

CRNA GORA

OPŠTINA BUDVA

Uprava lokalnih javnih prihoda

Broj:UPI-21-411/22-464/1

Budva, 17.02.2022.godine

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, postupajući po službenoj dužnosti, u postupku utvrđivanja poreza na nepokretnosti za 2017. godinu, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore, broj 56/14,20/15,40/16 i 37/17), vrši:

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTENJEM

Shodno članu 87 Zakona o upravnom postupku, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, javnim obavještanjem vrši dostavljanje upravnog akta – broj:

1. UP I 21-411/22-1800, od 04.02.2022. godine, poreskom obvezniku "LIGHT HOUSE" D.O.O., AOP 43897, na adresi Podličak – "Blue Horizont", lamela E br. 32 - Budva;

Pošto dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće na jedan od načina iz člana 84. i 85. Zakona, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva vrši dostavljanje javnim obavještanjem objavljivanjem pismena na internet stranici Opštine Budva, portalu elektronske uprave i oglasnoj table ovog organa.

Dostavljanje javnim obavještanjem smatra se izvršenim po isteku roka od deset dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja istog je 17.02.2022.godine, a datum isteka roka je 28.02.2022.godine.

Obradila




v.d Direktorice

Vesna Kovačević



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA
BROJ: UP I 21-411/22- 1800
BR. AOP 43897
BUDVA, 04.02.2022. god.



Uprava lokalnih javnih prihoda, na osnovu čl. 15 Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19), čl. 6, 52, 53 i 54 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15 i 47/17) i čl. 18 Zakona o upravnom postupku (Sl. list CG br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), čl. 1 Odluke o porezu na nepokretnosti (Sl. list CG – Opštinski propisi br. 02/16, 25/16, 53/16), u postupku utvrđivanja poreza na nepokretnosti za 2017. god. donosi:

RJEŠENJE

PORESKOM OBVEZNIKU: "LIGHT HOUSE" DOO

MATIČNI BROJ: 02925621

ADRESA: Podličak-"Blue Horizont", lamela E br. 32 - Budva

UTVRĐUJE SE:

POREZ NA NEPOKRETNOSTI ZA 2017. GODINU

Nepokretnost: Sekundarni stambeni objekti sa pripadajućim zemljištem na KP 720, 722 KO Sveti Stefan, LN-233, 246

Tržišna vrijednost nepokretnosti: 1,194,800.00 €

Iznos poreza po stopi od: 0.60 % 7,168.80 €

Ukupan godišnji iznos poreza: 7,168.80 €

2. Porez na nepokretnosti se plaća u roku od 10 (deset) dana od dana uručenja rješenja. Uplata se može izvršiti preko žiro računa broj: **510-8178014-14**.

Ukoliko se plaćanje vrši iz inostranstva i ako plaćate posle 31.10.2021 godine potrebno je navesti sledeće detalje: FIELD59: GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE BUDVA, Trg sunca bb, Crna Gora; IBAN: ME25530005130005001125; FIELD 71A: OUR; FIELD 70: broj AOP; SWIFT CODE: MNBAMEPG

3. Na iznos koji nije plaćen u propisanom roku plaća se kamata po stopi od 0,03 % dnevno za svaki dan zakašnjenja i plaća se na žiro račun broj: 510-81762371-28

4. Ako poreski obveznik dospjelu obavezu ne plati u propisanom roku, preduzet će se mjere prinudne naplate propisane Zakonom o poreskoj administraciji.

5. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA
BROJ: UP I 21-411/22- 1800
BR. AOP 43897
BUDVA, 04.02.2022. god.



DOSTAVNICA

(uručio)

(primio)

(dana)

O B R A Z L O Ž E N J E :

Poreska obaveza po osnovu poreza na nepokretnost utvrđena je u skladu sa članom 52, 53 i 54 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15 i 47/17). Porez je utvrđen na osnovu podataka iz poreske prijave, službene evidencije i druge raspoložive dokumentacije, shodno Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19), Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (Sl. List CG br. 36/11, 66/15, 39/17).

Obveznik poreza na nepokretnosti je shodno čl. 4 Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19) svako lice koje je vlasnik nepokretnosti na dan 01.01.godine za koju se porez utvrđuje. Kada je vlasnik nepokretnosti nepoznat ili nije određen, obveznik poreza na nepokretnosti je korisnik nepokretnosti.

Osnovica poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti na dan 01.01.godine za koju se porez utvrđuje shodno članu 5 Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19). Osnovica poreza na nepokretnosti za obveznika koji vodi poslovne knjige, utvrđuje se na način propisan čl. 15 stav 1 Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (Sl. List CG br.36/11, 66/15, 39/17). Shodno čl.15 stav 1 navedene Uredbe Osnovica poreza na nepokretnosti za obveznika koji vodi poslovne knjige utvrđuje se tako što se kao tržišna vrijednost nepokretnosti uzima vrijednost nepokretnosti koja je prikazana u njegovim poslovnim knjigama, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo (fer vrijednost), sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na nepokretnosti.

Poreski obveznik "LIGHT HOUSE" DOO je dostavio poresku prijavu za 2017.god. br: UPI/21-411/21-16797/2 dana 21.12.2021.god. za sekundarni stambene objekte PD(1,2,3,4) P=385m² i pomoćnu zgradu P=5m² na KP 722 KO Sveti Stefan; LN-246 sa pripadajućim zemljištem P=414m², sa pratećom dokumentacijom (zaključni list iz prethodne god.). Poreski obveznik je dostavio poresku prijavu u kojoj nisu upisane nepokretnosti na KP 720 KO Sveti Stefan; LN-233. Odjeljenje za inspeksijski nadzor Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva je poreskom obvezniku uputilo Zapisnik o izvršenom inspeksijskom nadzoru br. UPI 21-411/21-15742/1 dana 02.12.2021.godine. Poreskom obvezniku je omogućeno da učestvuje u postupku utvrđivanja poreske obaveze za 2017.god. pozivom za stranku br. UPI 21-411/21-15742/2 od 02.12.2021.godine. Poreski obveznik nije zaprimio poziv za stranku, niti se na isti odazvao. Poziv za stranku javno je oglašen na web-sajtu Opštine Budva dana 07.12.2021.god. pod br. UPI 21-411/21-15742/3.

Odjeljenje za inspeksijski nadzor Uprave lokalnih javnih prihoda sačinilo je Zapisnik br: UPI 21-411/21-15742/5 od 24.12.2021.godine. Obzirom da poreski obveznik nije postupio u skladu sa čl. 36 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19) i čl. 16. Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19), poreski organ je za poreskog obveznika podnio poresku prijavu shodno čl. 37. stav 2 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19).

Uvidom u katastarsku evidenciju Uprave za katastar i državnu imovinu - Područna jedinica Budva, utvrđeno je da poreski obveznik "LIGHT HOUSE" DOO je na dan 01.01.2017.godine bio vlasnik sekundarnih stambenih objekata PD(1,2,3,4) P=385m², pomoćne zgrade P=5m² na KP 722 KO Sveti Stefan; LN-246 sa pripadajućim zemljištem P=414m² i sekundarnih stambenih objekat PD(1,2,3) P=284m², garaže P=25m² na KP 720 KO Sveti Stefan; LN-233 sa pripadajućim zemljištem P=234m² (rješenja o uknjižbi Uprave za nekretnine PJ Budva br: 954-104-U-2659 od 20.06.2013.god. i rješenja o uknjižbi Uprave za nekretnine PJ Budva br: 954-104-U-492/14 od 03.03.2014.god).

Poreski organ utvrđuje poresku obavezu za 2017.godinu na osnovu prateće dokumentacije - zaključni list, koji je poreski obveznik sam dostavio, u kojem je pod kontom 0240 iskazana ukupna vrijednost od 1,194,800.00 €. Uvidom u Portal e-prijava Uprave prihoda Crne Gore utvrđeno je da poreski obveznik ovom organu redovno dostavlja finansijske iskaze koji su javno objavljeni i dostupni. U finansijskom iskazu poreskog obveznika – bilans stanja br: 51573/2016 na dan 31.12.2016.god. iskazana je knjigovodstvena vrijednost stalne imovine u iznosu od 1,194,800.00 €, koja se uzima kao osnovica za oporezivanje za 2017.godinu.

Poreski organ podnio je poresku prijavu za poreskog obveznika "LIGHT HOUSE" DOO za 2017.god. br. UPI 21-411/21-15742/7 dana 24.12.2021.god. za sekundarne stambene objekte PD(1,2,3,4) P=385m², pomoćnu zgradu P=5m² na KP 722 KO Sveti Stefan; LN-246 sa pripadajućim zemljištem P=414m² i sekundarne stambene objekte PD(1,2,3) P=284m², garažu P=25m² na KP 720 KO Sveti Stefan; LN-233 sa pripadajućim zemljištem P=234m², u kojoj je iskazana ukupna vrijednost nepokretnosti u iznosu od 1,194,800.00 €, što se i uzima kao osnovica za oporezivanje.

Shodno čl. 11 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19) sekundarnim stambenim objektom u smislu ovog zakona smatra se i stambeni objekat odnosno stan u vlasništvu pravnog lica.

Na utvrđenu osnovicu za oporezivanje u iznosu od 1,194,800.00 € primijenjena je stopa od 0.60 % shodno čl. 4 stav 1 tačka 1 alineja 2 Odluke o porezu na nepokretnost (Sl. list CG – Opštinski propisi br. 02/16, 25/16, 53/16), pa poreska obaveza iznosi 7,168.80 €.

Porez na nepokretnosti se plaća u roku od 10 (deset) dana od dana uručenja rješenja shodno čl. 55 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12 i 08/15).

Kamata na iznos neblagovremeno uplaćenih obaveza obračunava se za svaki dan zakašnjenja po stopi od 0,03%, shodno čl. 95 stav 1 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15 i 47/17).

Ako poreski obveznik poresku obavezu ne plati u navedenom roku, poreski organ će po službenoj dužnosti preduzeti propisane mjere prinudne naplate na osnovu čl. 56 i 61 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15 i 47/17).

Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje, shodno odredbama čl. 58 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15 i 47/17).

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Glavnom administratoru Opštine Budva preko Uprave lokalnih javnih prihoda. Žalba se taksira administrativnom taksom u iznosu od 4,00 €. Taksa se uplaćuje na žiro račun broj:510-8176777-39

Dostavljeno

- por.obvezniku
- a/a

Rukovodilac sektora za utvrđivanje i
evidenciju lokalnih javnih prihoda
Veselin Marić

V. Marić

